



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MARAGA

MULINGO WA LUSHAKA WA NWAHA NGA NWAHA WA 2013 GIREIDI YA 2 MBALO-TSHIVENDA MULINGO

MARAGA: 30

TSHIFHINGA: AWARA 1

VUNDU _____

DZINGU _____

TSHITIRIKI _____

DZINA LA TSHIKOLO _____

NOMBORO YA EMISI (didzhiti dza 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GIREIDI (Tsumbo: 2A) _____

TSHIFANI _____

DZINA _____

MBEU (✓)

MUTUKANA

MUSIDZANA

DUVHA LA MABEBO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Mulingo uyu u na masiatari a 9, hu songo katelwa na siafari la nga nda.

Ndaela kha mugudisi

1. Kha vha vhalele vhagudi mbudziso nga u ongolowa nahone zwi tshi pfala.
2. Kha vha vhale mbudziso luvhili, ngeno vhagudi vha tshi khou tevhelela kha zwibugwana zwavho.
3. Kha vha vha fhe tshifhinga tsha u fhindula mbudziso nga vhone vhone, kha zwikhala zwe vha fhiwa.
4. Musi vho no fhedza, kha vha vha vhalele mbudziso i tevhelaho.
5. Kha vha ite nga u ralo u swika kha mbudziso ya u fhedzisela.
6. Vha songo tenda hu tshi shumiswa khalikhuleitha.
7. Mulingo u na maraga dza 30.
8. Tshifhinga tsha mulingo ndi minetse dza 60.
9. Kha vha shume ndowendowe dza u rangela na vhagudi.

Ndowendowe dza u rangela

Tanganyani 36 na 25

Phindulo: $36 + 25 = 61$ nga u shumisa murekanyo wa Mathematiki.

kana

Phindulo: nga u shumisa maitete a u "pwashekanya"

$$\begin{array}{l} 36 + 25 \\ = 30 + 6 + 20 + 5 \quad \text{kana} \quad 6 + 5 = 11 \\ = 30 + 20 + 6 + 5 \quad \quad \quad \underline{30 + 20 = 50} \\ = 50 + 11 \quad \quad \quad \underline{36 + 25 = 61} \\ = 61 \end{array}$$

kana


Phindulo: nga u shumisa maitete a u tanganya.

$$36 + 20 \longrightarrow 56 + 5 \longrightarrow 61$$


Ni songo shumisa maitete a u tanganya nga u "tsitsa".

Mulingo u thoma kha siatari li tevhelaho.

1. Isani phan̄a na phatheni ya u "dovholola" ha zwivhumbeo.




2. Livhanyani tshifanyiso tsha 3-D na tshivhumbeo tsha 2-D.



3. N̄walani ḡana furaru rathi nga nomboro. _____


4. N̄walani 38 nga maipfi.

5. Tshifhinga tsho sumbedzwaho a fho kha watshi ndi _____.




6. Tangedzelani leḡere la tshivhumbeo tshe tsha swifhadziwa kotara nthihi.


A




B



C



7. Nwalani nomboro dzo newaho u bva kha thukhusa u ya kha khulwanesa.



8. Tangedzelani leḡere li re na phindulo yone.

Arali $57 - 29 = 28$ zwi amba uri $28 + \underline{\quad} = 57$


A 26

B 27

C 28

D 29

9. Swayani nga "✓" kha tshibogisi tshone kha ilo fhungo.




Tshikhafuthini tshi nga

suvha.

kunguluwa.

10. Olani mutalo muthihi wa simetiri kha tshivhumbeo.



11. Fhedzisani phetheni dza nomboro dzi tevhelaho:


11.1 58; 55; 52; _____ ; _____ ; _____

11.2 127; 131; 135; _____ ; _____ ; _____


12. Tshileme tsha nomboro yo talelwaho kha 53 ndi _____

13. Fhedzisani:

13.1 Davhulani 34 = _____




13.2 Hafulani 34 = _____



14. Nwalani "ndi thukhu kha" kana "ndi khulwane kha" vhukati ha nomboro u vhumba fhungo lone.

72 _____ 27

15. Fhedzisani daigiramu iyi.




16. Nwalani tshiga tshi re tshone uri fhungo li vhe lone.

$$34 \square 10 = 24$$

17. Tangedzelani tshithu tshi no leluwesa.




18. Kovhekanyani bola dzi re afho fhasi nga u lingana kha vhasidzana vhararu ni iwale na uri ho sala nngana?





Musidzana muñwe na muñwe u wana bola _____ ha sala bola _____.

19. Mutalo muñwe na muñwe kha u re kha boḡelo u lingana na lebula yo ḡala nga mafhi. Hu ḡo ḡoḡea lebula nngana u ḡadza boḡelo?




Tshivhalo tsha lebula dza mafhi = _____


20. Fhedzisani thebuḡu:

Ndi na ...	Nda renga ...	Tshintshi yanga ndi ...
R5,00	 nga R2,00	R _____
R20,00	 nga R7,50	R _____

21. Fhedzisani: Hu na țhiraiengele _____ kha tshifanyiso tshi re afho fhasi.







































22. Hei țafula i na milenzhe 3.



Fhedzisani: Țafula dza 7 dzi na milenzhe ya _____.



23. Gudani girafu iyi ni kone u fhindula mbudziso dzi tevhelaho.

		Phukha dzi funeswaho				
Nomboro ya vhagudi	10					
	9					
	8					
	7					
	6					
	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		Ṱhudwa	Phala	Tshugulu	Nḁou	Ndau

23.1 Phukha ine vhagudi vha si i funese ndi _____

23.2 _____ dzi fhira tshugulu nga 5.

Ṱhanganyelo: 30